

SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	28. XI 2014. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	OG-1/14-1
VEZA:	
EPA:	643 XXV
SKRACENICA:	PRILOG:

SKUPŠTINA CRNE GORE

G-din Ranko Krivokapić, predsjednik

Na osnovu člana 93 Ustava Crne Gore, a u skladu sa članom 130 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnosimo **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima**

Za predstavnika predlagača određen je poslanik Aleksandar Damjanović.

Poslanici

Aleksandar Damjanović

Danko Šarančić

ZAKON
O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Član 1

U Zakonu o privrednim društvima („Službeni list RCG“ broj 6/02 i „Službeni list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) u članu 18a poslije stava 4 dodaje se novi stav 5 koji glasi:

„(5) Kod jednočlanog akcionarskog društva ne primjenjuju se rokovi za sazivanje redovne ili vanredne skupštine akcionara iz člana 36 ovog zakona.“

Član 2

U članu 24 stav 2 tačka 2 riječi: „21 dan“ zamjenjuju se riječima: „30 dana“.

Član 3

Član 32a mijenja se i glasi:

„(1) Akcionar može tražiti od društva da mu otkupi akcije po cijeni većoj od prosječne tržišne vrijednosti koje su akcije društva imale na dan kada je donijeta odluka na skupštini akcionara ili knjigovodstvene vrijednosti jedne akcije prema posljednjem usvojenom revidiranom finansijskom izvještaju, ako je na skupštini akcionara glasao protiv, u slučajevima:

- 1) promjene ugovora o osnivanju, odnosno statuta društva kojim se ugrožavaju njegova prava;
- 2) kada nije zadovoljan raspodjelom akcija društava koja nastaju podjelom akcionarskog društva koja nije izvršena proporcionalno vlasničkoj strukturi društva koje se dijeli;
- 3) kada nije zadovoljan usvojenom srazmjerom zamjene akcija i novčanom naknadom u postupku restrukturiranja;
- 4) kada je skupština ograničila ili ukinula prioritarno pravo akcionara da upiše akcije ili stekne zamjenjive obveznice;
- 5) donošenja odluke o raspolaganju (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili drugom raspolaganju) od strane društva imovinom velike vrijednosti.

(2) Pravo iz stava 1 ovog člana akcionar može ostvariti ako je do dana održavanja sjednice skupštine akcionara dostavio društvu pisano obavještenje o namjeri da koristi to pravo ukoliko skupština donese odluku sa kojom nije saglasan. Pisani zahtjev za otkup akcija može se podnijeti društvu u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine akcionara.

(3) U slučaju korišćenja prava iz stava 1 ovog člana smatra se da su društvo i akcionar prinudno sklopili ugovor o kupoprodaji akcija, bez potrebe za dodatnim odobrenjima.

(4) Društvo je dužno da akcionaru uplati vrijednost akcija iz stava 1 ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahtjeva.

(5) Društvo dostavlja zahtjev akcionara iz stava 1 ovog člana i potvrdu o uplati CDA na osnovu čega se vrši prenos vlasništva akcija sa akcionara na društvo.

(6) Ako akcionar smatra da uplaćeni iznos vrijednosti akcija iz stava 3 ovog člana ne odgovara prosječnoj tržišnoj vrijednosti akcija ili ako društvo ne izvrši plaćanje naknade u roku iz stava 3 ovog člana ili ako se na dan kada je odluka skupštine donijeta prosječna tržišna cijena nije mogla utvrditi, zbog odsustva prometa akcijama, može pokrenuti spor kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana uplate sredstava od strane društva ili od dana docnje u isplati. Sud je ovlašten da u ovim slučajevima utvrdi prosječnu tržišnu cijenu na osnovu vještačenja nezavisnih ovlašćenih procjenitelja.

(7) Odluka suda iz stava 4 ovog člana odnosi se na sve akcionare ukoliko su u roku iz stava 2 ovog člana podnijeli pisani zahtjev za otkup akcija, ako je dosuđena vrijednost veća od vrijednosti koju je društvo uplatilo.“

Član 4

U članu 36 poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koji glase:

„(4a) Ukoliko odbor direktora ne sazove skupštinu akcionara u roku iz stava 4 ovog člana, akcionar ili akcionari koji su podnijeli zahtjev za sazivanje skupštine imaju pravo da se obrate Komisiji za hartije od vrijednosti sa zahtjevom da sazove skupštinu akcionara u skladu sa zahtjevom dostavljenim društvu. Uz zahtjev Komisiji akcionari dostavljaju dokaz da je zahtjev društvu uredno predat i da je rok istekao, kao i dokaz da akcionar ili akcionari imaju pravo da zahtijevaju sazivanje skupštine akcionara u skladu sa stavom 2 ovog člana.

(5a) Komisija za hartije od vrijednosti je dužna da u roku od 8 dana od dana prijema urednog zahtjeva donese odluku o sazivanju i organizovanju skupštine akcionara. Odluka o sazivanju i organizovanju skupštine akcionara naročito sadrži: mjesto i vrijeme održavanja skupštine akcionara, način oglašavanja ili obavješćavanja akcionara, dnevni red i način na koji akcionari mogu zahtijevati dopune dnevnog reda i koristiti ostala svoja prava u vezi sa skupštinom akcionara. Komisija za hartije od vrijednosti preuzima prava i obaveze odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara društva definisane ovim zakonom, a koje se odnose na sazivanje i organizovanje skupštine akcionara, uključujući oglašavanje skupštine akcionara ili obavješćavanje akcionara, primanje i odlučivanje po zahtjevima akcionara za dopunu dnevnog reda, pribavljanje spiska akcionara, i ostale neophodne aktivnosti. Komisija za hartije od vrijednosti donosi odluku o licima koja će obavljati funkcije na skupštini akcionara, a posebno o predsjedavajućem, sekretaru i zapisničaru na skupštini akcionara. Troškovi organizacije skupštine akcionara od strane Komisije za hartije od vrijednosti padaju na teret društva.“

Poslije stava 5 dodaju se dva nova stava koji glase:

„(5a) Redovna godišnja skupština akcionara mora se održati najkasnije u roku od 6 mjeseci od završetka finansijske godine.

(5b) Redovna godišnja skupština akcionara se održava u mjestu u kojem se nalazi sjedište društva.“

Član 5

U članu 38 stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) U odsustvu sekretara društva predsjedavajući skupštine akcionara imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine akcionara.“

Član 6

U članu 40 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4a) Postupak po zahtjevu iz stava 4 tač. 2 i 3 ovog člana je hitan i sud je dužan da odluku po tom zahtjevu donese u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva.“

Stav 5 mijenja se i glasi:

„(5) Odluku iz stava 4 ovog člana sprovodi Privredni sud. U slučaju iz stava 4 tačka 2 ovog člana Privredni sud može ovlastiti lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje skupštine akcionara da sprovede odluku i sve aktivnosti neophodne za sazivanje skupštine akcionara.“

Član 7

U članu 42 stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Broj članova odbora direktora utvrđuje se statutom društva. Odbor direktora ima najmanje tri člana. Kod akcionarskih društava koja imaju više od 500 akcionara odbor direktora ima najmanje pet članova. Kod akcionarskih društava koja imaju više od 2.000 akcionara i kapital veći od 10.000.000 EUR prema posljednjem dostupnom revidiranom finansijskom izvještaju odbor direktora ima najmanje sedam članova. Broj članova odbora direktora mora biti neparan.“

Član 8

U članu 55 stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Obveznica akcionarskog društva je hartija od vrijednosti sa fiksnim ili varijabilnim ali odredivim prihodom, koja daje pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije obveznice ili u ugovoru o otkupu obveznice. Nakon dospijeca, vlasniku obveznice se isplaćuje iznos glavnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospijeca.“

Član 9

U članu 60 stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) Kupovinu sopstvenih akcija odobrava skupština akcionara, većinom od ukupnog broja glasova, i određuje maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti i maksimalnu cijenu koja se može platiti za te akcije. Odluku sprovodi Odbor direktora društva u zadatim limitima. Odbor direktora odluku o kupovini sprovodi na tržištu hartija od vrijednosti, organizacijom aukcije za kupovinu koja mora biti najavljena najmanje sedam dana unaprijed.“

Član 10

U članu 63 stav 6 mijenja se i glasi:

„(6) Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari društva pet radnih dana nakon što je skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende. Ako akcionaru nije isplaćena dividenda on zadržava pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon tri radna dana od dana održavanja skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.“

Član 11

U članu 96 poslije stava 9 dodaje se novi stav koji glasi:

„(10) Akcionarska društva kod kojih broj članova odbora direktora nije u skladu sa članom 42 stav 1 ovog zakona, broj članova odbora direktora uskladiće na prvoj sljedećoj redovnoj skupštini akcionara.“

Član 12

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima sadržan je u odredbi člana 16 Ustava Crne Gore, kojom je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju način ostvarivanja sloboda i prava, kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Kako su se određena važeća zakonska rješenja u praksi pokazala necjelishodnim, odnosno problematičnim pa su se kroz primjenu zakona javile brojne nelogičnosti i pravne praznine za koje postoji potreba jasnog zakonskog preciziranja, predložene su izmjene i dopune zakona. Donošenjem izmjena i dopuna zakona povećava se zaštita manjinskih akcionara i njihovih prava od mogućih zloupotreba većinskih vlasnika privrednih društava čime se daje doprinos jačanju korporativnog upravljanja u Crnoj Gori.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Ne postoje odredbe primarnih i sekundarnih izvora prava Evropske unije, kao ni potvrđenih međunarodnih konvencija sa kojima je potrebno izvršiti usaglašavanje.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Članom 1 Predloga zakona predviđena je dopuna u smislu da se ne primjenjuju rokovi za sazivanje redovne ili vanredne skupštine akcionara iz člana 36 ovog zakona kod jednočlanog akcionarskog društva.

Članom 2 Predloga zakona produžava se rok za obavještenje o sazivanje vanredne skupštine akcionara sa 21 dan na 30 dana prije njenog održavanja. S obzirom da je za sve redovne i vanredne skupštine akcionara potrebno da budu sazване najmanje 30 dana unaprijed, a važećim rješenjem je taj rok kraći u slučaju likvidacije, ne postoje opravdani razlozi za ovakvo rješenje.

Članom 3 predlaže se izmjena člana 32a imajući u vidu da tržišna vrijednost nelikvidnih hartija od vrijednosti često ne korespondira sa knjigovodstvenom vrijednošću akcija, i to je najčešće posljedica odnosa većinskog vlasnika prema manjinskim akcionarima. Upravo zbog toga, postojeće zakonsko rješenje motiviše većinskog vlasnika na nefer ponašanje i donošenje neprihvatljivih odluka, jer u tom slučaju, cijena akcija značajno pada, i većinski vlasnik primorava manjinske da svoje akcije prodaju po niskim cijenama. Predloženim rješenjem se to koriguje na način da u slučaju neprihvatljive odluke, manjinski akcionari dobijaju ono što je realna u knjigama iskazana vrijednost firme.

Članom 4 predviđena je dopuna člana 36 kroz nove stavove iz razloga što je Zakonom ustanovljeno pravo akcionara da saziva skupštine akcionara, međutim u slučajevima kada akcionari žele da smijene odbor direktora, korišćenje tog prava je značajno otežano. Sa druge strane, Zakonom o hartijama od vrijednosti je kao jedna od nadležnosti Komisije za hartije od vrijednosti predviđeno preuzimanje aktivnosti u cilju očuvanja interesa lica koja su uložila u hartije od vrijednosti i sprečavanje nezakonite, nečasne i neispravne prakse u poslovanju sa hartijama od vrijednosti, gdje se potencijalno stvara prostor za djelovanje Komisije u navedenom slučaju. Stoga se predloženom normom daje u nadležnost Komisiji za hartije od vrijednosti da, ukoliko uprava društva ne postupa u skladu sa Zakonom, preduzme aktivnosti za otklanjanje tih nezakonitosti, što važećim rješenjem nije predviđeno, pa je ostavljen prostor za nečasno i neispravno postupanje.

Nadalje, obzirom na činjenicu da postoji obaveza uprave da sazove godišnju skupštinu akcionara, a da nigdje nije definisano do kad ta skupština mora da se održi smatramo da takvo ograničenje mora da postoji (i u ranijim verzijama zakona je postojalo), kao i da je 6 mjeseci rok koji je više nego dovoljan da se skupština akcionara organizuje i održi. Osim toga, mišljenja smo da nema potrebe da društvo organizuje skupštine akcionara van mjesta u kojem mu je sjedište, i da takvo ograničenje treba uvesti u Zakon.

Članom 5 predložena je izmjena člana 38 stav 3. Naime, trenutno je definisano da izvršni direktor imenuje sekretara sjednice, iako postoji mogućnost da izvršni direktor ne predsjedava skupštinom akcionara. Na ovaj način se otklanja pravna praznina u situaciji u kojoj su i izvršni direktor i sekretar spriječeni da prisustvuju skupštini akcionara.

Članom 6 predviđena je izmjena i dopuna člana 40 važećeg zakona imajući u vidu da činjenica da su se akcionari ili povjerioci obratili sudu ukazuje na vanredne okolnosti u kojima društvo i uprava društva ne postupaju po zakonu, mora da postoji hitnost u rješavanju takvih situacija, kako bi se izbjeglo nasatajanje štete po akcionare ili povjerioce daljim nezakonitim radnjama uprave društva.

Takođe, izmjena stava 5 istog člana vođena je time da je stavom 4 definisano da će privredni sud sazvati skupštinu akcionara u slučajevima u kojima to ne učini odbor direktora i ako je u obavezi da to uradi. Ukoliko odbor direktora nije ispunio svoju obavezu onda tu obavezu posredstvom suda treba prenijeti nekom drugom u nadležnost. Zbog toga je predloženo da skupštinu saziva Privredni sud odnosno akcionari.

Članom 7 predlaže se izmjena člana 42 stav 1 kojom izmjenom je uvedeno da akcionarska društva koja imaju preko 500 akcionara moraju imati najmanje 5 članova odbora direktora, a društva koja imaju preko 2000 akcionara i preko 10.000.000 EUR kapitala najmanje sedam članova. Naime, zastupanje manjinskih akcionara u odboru direktora je veoma bitno i zakonodavac je tu namjeru iskazao kroz davanje mogućnosti predlaganja članova odbora direktora svakom akcionaru koji ima više od 5% akcija. Međutim, ukoliko društvo ima samo 3 člana odbora direktora, potrebno je 25,01% glasova da bi manjinski akcionari bili zastupljeni, što smatramo prevelikim cenzusom. Uvođenjem petočlanog odbora cenzus se smanjuje na 16,67% kod društava sa preko 500 akcionara. Uvođenjem sedmočlanog odbora cenzus se smanjuje na 12,51% kod društava sa preko 2.000 akcionara i preko 10.000.000 EUR kapitala.

Članom 8 predviđena je izmjena člana 55 važećeg zakona obzirom na to da postoje obveznice sa varijabilnom kamatnom stopom (Euribor, Libor, i sl) a koje je prema trenutnom zakonskom rješenju nemoguće definisati kao obveznice. Na ovaj način se uvodi mogućnost izdavanja obveznica i sa varijabilnom kamatnom stopom.

Članom 9 predlaže se izmjena člana 60 stav 3. Trenutnim rješenjem nije definisana većina potrebna za donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija, i ostaje nejasno da li je to prosta većina koja je potrebna za sve odluke, ili dvotrećinska većina potrebna za donošenje odluke o umanjenju kapitala, čemu bi otkup sopstvenih akcija mogao da vodi. Na ovaj način se ta nedoumica otklanja. Osim toga, odbor direktora je obavezan da kupovinu sprovodi na tržištu hartija od vrijednosti i putem aukcije najavljene najmanje sedam dana unaprijed. Na ovaj način se osigurava transparentnost, i izbjegavca situacija u kojoj bi društvo kupilo akcije samo od nekog akcionara. Aukcijom se uvodi mehanizam da kupovina bude po što boljim uslovima, te tako svi potencijalni prodavci imaju najmanje sedam dana da se uključe u prodaju, a i društvo će kupiti akcije po najboljim mogućim uslovima.

Članom 10 predviđena je izmjena člana 63 važećeg zakona imajući u vidu da je u Crnoj Gori na snazi trodnevni ciklus saldiranja, prema trenutnom zakonskom rješenju postoji nesigurnost u trodnevnom periodu neposredno pred skupštinu akcionara. Naime, ukoliko akcionar proda akcije dva dana prije skupštine, u tom trenutku ne zna da li će dobiti dividendu ili ne. Isto važi i za kupca. Zbog ove nesigurnosti postoji smanjen obim trgovanja u tom periodu. Jedini koji ima u posjedu te informacije jeste većinski vlasnik, koji zna hoće li glasati za dividendu ili ne. Predloženim rješenjem se ova asimetrija eliminiše.

Članom 11 predlaže se dopuna člana 96 novim stavom, kojim se u prelaznim odredbama definiše način na koji će društva prilagoditi broj članova odbora direktora novoj odredbi, predviđenoj članom 7 Predloga zakona.

Članom 12 Predloga zakona propisano je stupanje na snagu zakona osam dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti sredstva iz Budžeta za tekuću godinu.

TEKST ODREDBI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJAVAJU

Jednočlano akcionarsko društvo

Član 18a

- (1) Jednočlano akcionarsko društvo je akcionarsko društvo koje osniva jedan akcionar, odnosno kada sve akcije nakon osnivanja stekne jedno fizičko ili pravno lice.
- (2) U slučaju osnivanja jednočlanog akcionarskog društva osnivač je dužan da donese odluku o osnivanju akcionarskog društva. Odluka o osnivanju sadrži:
 - 1) ime i prezime osnivača, njegovu adresu i matični broj, odnosno naziv i sjedište pravnog lica i njegov matični broj;
 - 2) naziv društva koje se osniva;
 - 3) oznaku da se radi o akcionarskom društvu;
 - 4) broj akcija koje ima osnivač i njihovu inicijalnu vrijednost, odnosno nominalnu vrijednost akcija ukoliko je utvrđena.
- (3) Ukoliko nakon osnivanja sve akcije stekne jedno fizičko ili pravno lice, društvo je dužno da nastalu promjenu, kao i ime i prezime i prebivalište, odnosno naziv i sjedište jedinog akcionara, registruje u CRPS-a.
- (4) Akcionar jednočlanog akcionarskog društva ima ovlaštenja skupštine akcionarskog društva i sve odluke donosi u pisanom obliku. Odluke se hronološki unose u knjigu odluka društva.

Dobrovoljna likvidacija

Član 24

- (1) Dobrovoljna likvidacija se, u skladu sa odredbama ovog zakona, može sprovesti kada akcionarsko društvo ima dovoljno finansijskih sredstava da pokrije svoje obaveze. U slučajevima kada obaveze prelaze raspoloživa finansijska sredstva ili očekivana finansijska sredstva od prodaje imovine ili stečena na drugi način, ne primjenjuju se odredbe čl. 24 i 25 ovog zakona, već se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje insolventnost privrednih društava.
- (2) Sa dobrovoljnom likvidacijom akcionarskog društva može se započeti u skladu sa odredbama ovog zakona, i to:
 - 1) kada je odredbama statuta društva predviđeno da se likvidacija društva može sprovesti poslije određenog perioda ili nastupanja određenog događaja, a taj period je prošao ili se taj događaj desio;
 - 2) kada se na vanrednoj skupštini akcionara donese odluka o likvidaciji društva. Odluka se donosi sa najmanje tri četvrtine glasova prisutnih akcionara lično ili preko punomoćnika, odnosno glasačkih listića. Obavještenje o sazivanju vanredne skupštine dostavlja se akcionarima najmanje 21 dan prije njenog održavanja;
 - 3) kada društvo na skupštini akcionara sa dvije trećine prisutnih glasova lično ili putem punomoćnika, odnosno glasačkih listića, donese odluku da ne želi da nastavi poslovanje i da se dobrovoljno likvidira.
- (3) Odluka iz stava 2 tačka 2) ovog člana punovažna je i za slučaj da obavještenje o sazivanju skupštine nije dostavljeno 21 dan prije njenog održavanja, pod uslovom da se akcionari koji posjeduju najmanje devet desetina glasova saglase sa održavanjem sjednice skupštine.
- (4) Odluku o likvidaciji društva, odbor direktora dostavlja CRPS-a, u roku od pet dana od dana donošenja odluke.
- (5) Obavještenje o donošenju odluke o likvidaciji društva, CRPS-a dostavlja "Službenom listu CG" na objavljivanje, u roku od pet dana od dana prijema obavještenja.

- (6) Nakon donošenja odluke o likvidaciji društva, redovna ili vanredna skupština akcionara imenuje likvidatora, koga predlaže odbor direktora, u skladu sa uslovima koje je utvrdila za njegovo imenovanje.
- (7) Likvidator dostavlja obavještenje o imenovanju CRPS-a koje sadrži njegovo ime i kontakt podatke, u roku od 10 dana od njegovog imenovanja.
- (8) Od dana imenovanja likvidatora:
 - 1) prestaju ovlašćenja članova odbora direktora, osim u dijelu za koji likvidator ili društvo, na skupštini akcionara, odluči da nastavi sa radom;
 - 2) društvo prestaje da posluje, osim kada je to neophodno za savjesno, redovno i korisno okončanje poslova društva i za likvidaciju društva, kako je to utvrdio likvidator;
 - 3) bilo koji prenos akcija, raspolaganje imovinom ili zaduživanje bez odobrenja likvidatora ne proizvodi pravne posljedice, osim do obima koji je dozvoljen važećim propisima;
 - 4) obavještenje da se društvo likvidira ističe se na svim poslovnim pismima, računima i narudžbenicama koje društvo izdaje.
- (9) Društvo u pisanoj formi poziva sve poznate povjerioce društva da prijave svoja potraživanja i obavještava poreski organ.
- (10) Društvo je dužno da obavještenje o dobrovoljnoj likvidaciji društva objavi najmanje dva puta u jednom dnevnom štampanom mediju koji izlazi u Crnoj Gori u razmaku od najmanje 15, a najviše 30 dana između objavljivanja.
- (11) Obavještenje iz st. 9 i 10 ovog člana obavezno sadrži rok u kome se moraju prijaviti potraživanja, koji ne može biti kraći od 60 dana od dana dostavljanja obavještenja iz stava 9 ovog člana, odnosno, za društva koja nijesu primila obavještenje upisanoj formi, od dana objavljivanja posljednjeg obavještenja iz stava 10 ovog člana.
- (12) Potraživanja povjerilaca koji su prijavili svoja potraživanja nakon isteka roka iz stava 11 ovog člana namiriće se iz preostale imovine do okončanja postupka dobrovoljne likvidacije.
- (13) Povjerilac čije potraživanje likvidator osporava dužan je da, u roku od 30 dana od dana prijema osporavanja potraživanja, pokrene postupak pred nadležnim sudom.
- (14) Postupak dobrovoljne likvidacije se neće okončati do okončanja postupka iz stava 13 ovog člana, odnosno do odgovarajućeg obezbjeđenja osporenog potraživanja.
- (15) Kada su poslovi društva u potpunosti ili u značajnoj mjeri okončani, likvidator priprema konačni izvještaj sa objašnjenjem kako je likvidacija sprovedena i kako se raspolagalo sa imovinom društva. Konačni izvještaj obavezno sadrži: konačni bilans stanja; prikaz izvora prihoda i njihovu upotrebu; spisak imovine koja je otuđena; prihode koji su ostvareni otuđenjem; da li postoje pitanja koja treba rješavati i predlog načina njihovog rješavanja; iznos troškova likvidacije i naknade koja pripada likvidatoru.
- (16) Nakon pripreme konačnog izvještaja, likvidator saziva vanrednu skupštinu akcionara na kojoj prezentira konačni izvještaj.
- (17) U roku od sedam dana od dana održavanja vanredne skupštine akcionara iz stava 16 ovog člana, likvidator dostavlja kopiju konačnog izvještaja CRPS-a, zajedno sa zahtjevom za brisanje društva iz Registra.
- (18) Nakon prijema konačnog izvještaja i zahtjeva za brisanje iz Registra, Poreska uprava briše društvo iz CRPS-a i o tome dostavlja obavještenje "Službenom listu CG" na objavljivanje.

Posebna prava akcionara

Član 32a

- (1) Akcionar može tražiti od društva da mu otkupi akcije po prosječnoj tržišnoj vrijednosti koje su akcije društva imale na dan kada je donijeta odluka na skupštini akcionara, ako je na skupštini akcionara glasao protiv, u slučajevima:
 - 1) promjene ugovora o osnivanju, odnosno statuta društva kojim se ugrožavaju njegova prava;

- 2) kada nije zadovoljan raspodjelom akcija društava koja nastaju podjelom akcionarskog društva koja nije izvršena proporcionalno vlasničkoj strukturi društva koje se dijeli;
 - 3) kada nije zadovoljan usvojenom srazmjerom zamjene akcija i novčanom naknadom u postupku restrukturiranja;
 - 4) kada je skupština ograničila ili ukinula prioritarno pravo akcionara da upiše akcije ili stekne zamjenjive obveznice;
 - 5) donošenja odluke o raspolaganju (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili drugom raspolaganju) od strane društva imovinom velike vrijednosti.
- (2) Pravo iz stava 1 ovog člana akcionar može ostvariti ako je do dana održavanja sjednice skupštine akcionara dostavio društvu pisano obavještenje o namjeri da koristi to pravo ukoliko skupština donese odluku sa kojom nije saglasan. Pisani zahtjev za otkup akcija može se podnijeti društvu u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine akcionara.
 - (3) Društvo je dužno da akcionaru uplati vrijednost akcija iz stava 1 ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahtjeva.
 - (4) Ako akcionar smatra da uplaćeni iznos vrijednosti akcija iz stava 3 ovog člana ne odgovara prosječnoj tržišnoj vrijednosti akcija ili ako društvo ne izvrši plaćanje naknade u roku iz stava 3 ovog člana ili ako se na dan kada je odluka skupštine donijeta prosječna tržišna cijena nije mogla utvrditi, zbog odsustva prometa akcijama, može pokrenuti spor kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana uplate sredstava od strane društva ili od dana docnje u isplati. Sud je ovlašten da u ovim slučajevima utvrdi prosječnu tržišnu cijenu na osnovu vještačenja nezavisnih ovlašćenih procjenitelja.
 - (5) Odluka suda iz stava 4 ovog člana odnosi se na sve akcionare ukoliko su u roku iz stava 2 ovog člana podnijeli pisani zahtjev za otkup akcija, ako je dosuđena vrijednost veća od vrijednosti koju je društvo uplatilo.

Sazivanje skupštine

Član 36

- (1) Akcionarsko društvo dužno je da održi skupštinu jednom godišnje. Prva godišnja skupština društva mora se održati u roku od 18 mjeseci od održavanja osnivačke skupštine društva, a nakon toga skupština se saziva obavezno jednom godišnje. Skupštine akcionara sazivaju se i održavaju u skladu sa odredbama ovog zakona.
- (2) Po nalogu odbora direktora, sekretar društva organizuje skupštinu akcionara. Pravo sazivanja skupštine ima odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala, ukoliko statut ne predviđa da akcionari sa manjim dijelom kapitala imaju pravo na sazivanje skupštine.
- (3) Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da sazovu skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore" pravosnažne odluke kojom je poništena odluka skupštine o spajanju ili podjeli društva. U tom roku postojeći organi društva dužni su da vrše svoju funkciju, u okviru svojih ovlašćenja, osim da raspolazu imovinom.
- (4) Akcionari iz st. 2 i 3 ovog člana upućuju odboru direktora zahtjev za sazivanje skupštine akcionara, dnevni red skupštine i predloge odluka koje na skupštini treba da se donesu. Odbor direktora dužan je da sazove skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje skupštine akcionara na teret sredstava društva.
- (5) Odbor direktora saziva redovnu godišnju skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine, sa izuzetkom prve godine od osnivanja društva.
- (6) Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Obavještenje se dostavlja putem pošte, a za društva koja imaju 100 i više akcionara, odbor direktora je dužan da obavještenje o sazivanju skupštine objavi dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici.

- (7) Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:
- 1) mjesto održavanja skupštine;
 - 2) datum i vrijeme održavanja skupštine;
 - 3) predlog dnevnog reda skupštine sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara;
 - 4) adresu internet stranice društva na kojoj će biti dostupne informacije iz stava 6 ovog člana;
 - 5) uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na skupštini, u skladu sa ovim zakonom i statutom društva.
- (8) Društvo je dužno da na svojoj internet stranici objavi obavještenje o sazivanju skupštine akcionara, na dan objavljivanja odnosno slanja obavještenja o održavanju skupštine, u skladu sa st. 6 i 7 ovog člana, kao i način glasanja preko punomoćnika elektronskim putem sa obrascem punomoćja i glasačkog listića.
- (9) Ako iz tehničkih razloga društvo nije u mogućnosti da obrasce iz stava 8 ovog člana objavi na svojoj internet stranici, društvo je dužno da na svojoj internet stranici naznači na koji način se ti obrasci mogu pribaviti u papirnoj formi.
- (10) Društvo je dužno da spisak akcionara iz CDA pribavi najranije dva radna dana prije održavanja skupštine. Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CDA na dan pribavljanja spiska akcionara mogu učestvovati na skupštini i ostvarivati prava akcionara. Društvo je dužno da na skupštini akcionara obavijesti akcionare o datumu na koji je utvrđen spisak akcionara.
- (11) Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na skupštini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima društva u sjedištu društva, odnosno u prostorijama društva izvan sjedišta, ako se djelatnost obavlja u više mjesta, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice skupštine akcionara.
- (12) Društvo je dužno da, na zahtjev akcionara u roku iz st. 6 i 11 ovog člana, dostavlja obavještenja o sazivanju skupštine i materijale koji će se razmatrati na skupštini sa predlozima odluka elektronskom poštom na adresu koju odredi akcionar.
- (13) Društvo je dužno da snosi troškove objavljivanja i dostavljanja obavještenja o sazivanju skupštine iz stava 6 ovog člana.

Postupanje na skupštini akcionara

Član 38

- (1) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje poseduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući skupštine i sekretar društva. Sekretar društva je sekretar sjednice skupštine akcionara.
- (2) Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
- (3) U odsustvu sekretara društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine akcionara.
- (4) Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština akcionara. Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na skupštini akcionara prilažu se uz zapisnik.
- (5) Zapisnik sa skupštine akcionara sačinice se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine akcionara.
- (6) Zapisnik sa skupštine akcionara obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja skupštine akcionara, imena predsjedavajućeg, sekretara skupštine, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih tijela skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, usvojene odluke na skupštini akcionara.

Vanredna skupština

Član 40

- (1) Vanredna skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja skupština akcionara.
- (2) Vanredna skupština akcionara saziva se u slučaju, ako:
 - 1) akcionari koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava dostave u sjedište uprave društva pisani zahtjev za održavanje skupštine;
 - 2) odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
 - (a) mijenja djelatnost društva;
 - (b) mijenja akcionarski kapital društva;
 - (c) prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
 - (d) mijenja član odbora direktora prije isteka njegovog mandata.
 - 3) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke društva; potrebno dati odobrenje društvu da kupi sopstvene akcije;
 - 4) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka društva;
 - 5) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;
 - 6) se broj članova odbora direktora smanjio ispod propisanog minimuma, odnosno ako je nastao paran broj članova odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana prije isteka mandata.
 - 7) odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj skupštini akcionara.
- (3) Kada neto imovina društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala društva, odbor direktora saziva vanrednu skupštinu društva u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana odbora direktora. Vanredna skupština će se održati u roku od 30 dana od toga datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Nijedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije ne može se donijeti na skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje skupštine.
- (4) Privredni sud će donijeti odluku o sazivanju skupštine akcionara ili vanredne skupštine akcionara, ako:
 - 1) skupština nije sazvana u roku od tri mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud;
 - 2) se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje skupštine obratilo Privrednom sudu, jer je odbor direktora odbio njegov zahtjev ili po njegovom zahtjevu nije u propisanom roku zakazao sjednicu skupštine akcionara;
 - 3) povjerioci društva to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.
- (5) Odluku iz stava 4 ovog člana sprovodi odbor direktora na teret sredstava akcionarskog društva. Žalba na odluku suda ne zadržava njeno izvršenje.
- (6) Sekretar društva, u ime odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrđenim ovim zakonom i statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Ako se saziva ponovna skupština, akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova, uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici saglase sa tim.
- (7) Vanredna skupština akcionara saziva se na način utrđen u čl. 36 do 39 ovog zakona, a osim toga, obavještenje o sazivanju vanredne skupštine sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj skupštini.
- (8) Akcionar se mora omogućiti uvid u predloge odluka koje će se razmatrati na vanrednoj skupštini, najkasnije 20 dana prije dana održavanja skupštine.

Sastav i izbor odbora direktora

Član 42

- (1) Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Broj članova odbora direktora utvrđuje se statutom društva. Odbor direktora ima najmanje tri člana. Broj članova odbora direktora mora biti neparan.
- (2) Za člana odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice. Član odbora direktora ne može biti:
 - 1) lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana odbora direktora;
 - 2) revizor društva;
 - 3) izvršni direktor, osim u slučaju jednočlanih akcionarskih društava.
- (3) Statutom društva mogu se utvrditi i drugi kriterijumi za izbor člana odbora direktora.
- (4) Privredni sud može donijeti odluku o zabrani izbora nekog lica za člana odbora direktora akcionarskog društva za vrijeme do tri godine, ako utvrdi:
 - 1) da je to lice dok je bilo član odbora direktora, sekretar društva, izvršni direktor ili likvidator društva počinilo prevaru u odnosu na društvo;
 - 2) da je to lice obavljajući poslove iz stava 4 tačka 1) ovog člana počinilo težu povredu službene dužnosti.
- (5) Mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara. Lice koje je bilo član odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana odbora direktora nije ograničen.
- (6) Član odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju podnošenja ostavke člana odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi odbor direktora.
- (7) Ako član odbora direktora zaključi ugovor sa društvom o naknadi za njegov rad u odboru ili je u radnom odnosu sa društvom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju društva.
- (8) Članove odbora direktora bira skupština akcionara. Prilikom njihovog izbora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora, koji je utvrđen statutom društva (kumulativno glasanje). Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahođenju rasporediti na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove odbora direktora od strane skupštine akcionara. Članovi odbora direktora između sebe biraju predsjednika.
- (9) Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora.

Obveznice

Član 55

- (1) Obveznica akcionarskog društva je hartija od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koja daje pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije obveznice ili u ugovoru o otkupu obveznice. Nakon dospjeća, vlasniku obveznice se isplaćuje iznos glavnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospjeća.
- (2) Odluka o izdavanju obveznica donosi se na skupštini akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara ili od strane odbora direktora, osim za zamjenjive obveznice, ako je to predviđeno statutom.
- (3) Akcionarsko društvo dužno je da otkupi obveznice na ugovoreni datum, ukoliko prilikom emitovanja obveznica nije utvrđeno da se obveznice mogu otkupiti i prije dospjeća.

Sticanje sopstvenih akcija

Član 60

- (1) Sopstvene akcije, u smislu ovog zakona, su akcije koje akcionarsko društvo stekne od svojih akcionara.
- (2) Društvo može kupovati sopstvene akcije, u skladu sa statutom ili odlukom odbora direktora, na osnovu odobrenja skupštine akcionara.
- (3) Kupovinu sopstvenih akcija odobrava skupština akcionara i određuje maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti i maksimalnu cijenu koja se može platiti za te akcije.
- (4) Odlukom skupštine se utvrđuje rok za kupovinu sopstvenih akcija, koji ne može biti duži od 12 mjeseci od dana donošenja odluke, a nakon isteka toga roka, akcije se mogu kupiti samo uz novo odobrenje.
- (5) Izuzetno od stava 3 ovog člana, odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija društva, ako je sticanje sopstvenih akcija predviđeno statutom i ako je neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po društvo, s tim da stečene akcije ne mogu prelaziti 10% akcijskog kapitala društva. Odbor direktora je dužan da, na prvoj narednoj sjednici skupštine akcionara društva, podnese detaljan izvještaj o razlozima sticanja sopstvenih akcija društva, o broju i nominalnoj vrijednosti stečenih akcija, njihovom učešću u ukupnom akcijskom kapitalu društva i cijeni po kojoj su otkupljene te akcije.
- (6) Akcije koje društvo stekne, kupi i posjeduje, kao i akcije koje kupi neko lice u vlastito ime, ali za račun društva, uključujući i ranije stečene akcije, ne mogu prelaziti 10% akcionarskog kapitala društva, osim ako su akcije stečene:
 - 1) izvršavanjem odluke skupštine o smanjenju kapitala;
 - 2) prenosom imovine prilikom restrukturiranja koja se sprovodi u skladu sa ovim zakonom;
 - 3) izvršavanjem zakonskih obaveza ili izvršavanjem sudske odluke koja nalaže otkup akcija od manjinskih akcionara u cilju njihovog obeštećenja;
 - 4) u postupku prinudne prodaje na osnovu sudske odluke za plaćanje duga akcionarskom društvu od strane akcionara, ako nema drugog načina naplate.
- (7) Upis, pribavljanje i posjedovanje akcija koje za svoj račun izvrši društvo u kome je emitent akcija akcionar i ima većinsko upravljanje ili većinu prava glasa ili je akcionar i može po osnovu sporazuma zaključenim sa tim društvom da ima većinsko upravljanje smatra se kao upis, pribavljanje i posjedovanje akcija od strane samog društva emitenta akcija.
- (8) Stav 7 ovog člana neće se primjenjivati na akcije koje je društvo, nad kojim emitent akcija ima većinsko upravljanje, odnosno ima većinu članova odbora direktora ili većinu prava glasa, odnosno većinsko vlasništvo u društvu, steklo u društvu emitentu akcija prije nego što je emitent akcija ostvario većinsko upravljanje ili većinu prava glasa nad tim društvom. Te akcije ne daju pravo glasa i uzimaju se u obzir prilikom određivanja uslova iz stava 6 ovog člana za kupovinu sopstvenih akcija od strane društva.
- (9) Kada društvo kupuje sopstvene akcije, ove akcije će se poništiti ili deponovati.
- (10) Za vrijeme posjedovanja sopstvenih akcija od strane društva:
 - 1) nominalna vrijednost tih akcija, odnosno računovodstvena vrijednost kod akcija bez nominalne vrijednosti može ostati uključena u osnovni kapital društva ili se isključiti iz tog kapitala, u kom slučaju se za taj iznos povećavaju rezerve koje se ne mogu isplatiti akcionarima;
 - 2) sopstvene akcije ne daju pravo glasa i ne računaju se u kvorum skupštine akcionara;
 - 3) sopstvene akcije ne daju pravo na dividendu ili druga primanja.
- (11) Sopstvene akcije koje društvo stekne do 10% akcionarskog kapitala moraju se otuđiti u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja, a akcije koje se steknu u skladu sa stavom 6 ovog člana preko iznosa od 10% akcionarskog kapitala moraju se otuđiti u roku od tri godine od dana sticanja.
- (12) Društvo je dužno da sopstvene akcije koje nije otuđilo u roku iz stava 11 ovog člana poništi u roku od tri dana od dana isteka roka bez posebne odluke skupštine društva i u roku od tri dana obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti i CDA o poništenju sopstvenih akcija.

- (13) U slučaju da bi poništenjem akcija iz stava 12 ovog člana neto imovina društva bila manja od njegovog osnovnog kapitala, uvećanog za rezerve koje se mogu koristiti za isplate akcionarima, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, društvo je dužno izvršiti poništenje akcija kroz postupak smanjenja osnovnog kapitala društva u skladu sa članom 59 ovog zakona.
- (14) Društvo je dužno da registruje broj kupljenih sopstvenih akcija kod CRPS-a.
- (15) U godišnjem izvještaju društva navode se razlozi sticanja sopstvenih akcija društva u toku finansijske godine, podaci o broju i nominalnoj vrijednosti otkupljenih i prodatih sopstvenih akcija u toku godine, vrijednost koju je društvo dalo za kupovinu, odnosno dobilo po osnovu prodaje sopstvenih akcija društva i učešću stečenih sopstvenih akcija u ukupnom broju akcija društva.
- (16) Društvo neće davati zajmove, garancije ili obezbjeđivati drugu vrstu finansijske podrške licu koje namjerava da kupi akcije društva.
- (17) Izuzetno od stava 16 ovog člana, ograničenje davanja zajmova, garancija ili obezbjeđenje druge finansijske podrške od strane društva ne odnosi se na poslove finansijskih organizacija, kao ni za sticanje akcija u cilju davanja tih akcija zaposlenima u društvu.
- (18) Akcionarsko društvo može samo ili preko lica koje postupa u svoje ime ili za račun društva uzeti u zalog svoje akcije, ako je ukupni iznos potraživanja obezbijeđenih zalogom akcija niži od uplaćene vrijednosti akcija.

Dividende

Član 63

- (1) Dividenda je isplata dijela dobiti društva njegovim akcionarima.
- (2) Odluka o isplati dividende koju je donijela skupština akcionara predstavlja obavezu društva prema njegovim akcionarima.
- (3) Akcionarsko društvo isplatiće dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnivačkog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnivačkog kapitala.
- (4) Dividende se mogu jedino isplaćivati iz akumulirane neto dobiti.
- (5) Dividende se, po pravilu, isplaćuju u novcu. Dividende se, takode, mogu isplatiti u obliku akcija društva ili drugih hartija od vrijednosti.
- (6) Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende. Ako akcionaru nije isplaćena dividenda on zadržava pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.

DIO X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prelazne odredbe

Član 96

- (1) Postojeća preduzeća i drugi organizacioni oblici koji obavljaju privrednu djelatnost, kao i preduzetnici, na dan stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju sa radom na način i pod uslovima koji su važili u vrijeme njihove registracije.
- (2) CRPS-a će, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, podnijeti Ministarstvu pravde predlog opšteg akta kojim će se propisati obrasci i uputstvo za rad Centralnog registra.
- (3) Ministarstvo pravde je dužno da, u roku od 30 dana od dana dobijanja predloga, donese akt iz stava 2 ovog člana.
- (4) Poreska uprava će, u roku od 90 dana od dana donošenja akta iz stava 2 ovog člana, ustanoviti Centralni registar i staviti ga u funkciju, u skladu sa odredbama ovog zakona.

- (5) Preduzeća i drugi oblici organizovanja, kao i preduzetnici iz stava 1 ovog člana, usaglasice svoju registraciju sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, ukoliko pojedinim odredbama ovog zakona nije drukčije propisano.
- (6) Postojeća akcionarska društva, odnosno dioničarska društva, koja su registrovana prije stupanja na snagu ovog zakona, dužna su da, u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, dostave bilans stanja za posljednji obračunski period kojim dokazuju da društvo ima novčani ili nenovčani akcionarski kapital u iznosu od najmanje 25.000 Eura.
- (7) Akcionarska društva, odnosno dioničarska društva koja ne postupe po odredbama stava 6 ovog člana Poreska uprava će brisati iz Registra, nakon sprovedenog postupka likvidacije.
- (8) Ministarstvo pravde je, na osnovu ovog zakona, ovlašćeno na donošenje i sprovođenje posebnog pravnog akta kojim se propisuju uputstva i obrasci za rad CRPS-a.
- (9) Postupci registracije započeti prije i nakon stupanja na snagu ovog zakona, a prije donošenja akta iz stava 3 ovog člana, nastaviće se po postojećim propisima.